

Go gola ga Segwagwa

Setswana

Kgato

3A



Evah Tukisi



Medumopuo (e e boeleditsweng)

lw, rw

Medumopuo (e meswa)

lw, rw, gw

Go gola ga Segwagwa

Setswana

Kgato: 3A

ISBN: 978-1-77981-590-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Evah Tukisi

Moranolodi: Evah Tukisi

Motshwantshi: Gerda Smith

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.



Go gola ga Segwagwa



Evah Tukisi

Segwagwa se nna mo metsing le mo nageng.

Segwagwa se beela mae. Se batla lefelo le le bolokegileng.





Segwagwa se beela mae ka nako ya dipula.
Se beela mae mo gonang le dijalo le metsi a
a seng boteng.

Segwagwa se beela diketekete tsa mae. Fa se fetsa, se a a tlogela.





Segwagwa se beela mae mo metsing a a edileng. Mae a ikgomaretsa go dijalo kgotsa matlapa a a mo metsing.

Mae a segwagwa a thuthufatswa ke letsatsi.
Morago mae a a thuthuga.





Matsatsi a mararo a fetile. Mae a segwagwa a simolola go thuthuga.

Diura tse masome a mabedinne di fetile.
Mae a fetoga gonna kwedidi.





Kwedidi e a gola. E phela ka mo metsing fela.

Kwedidi e a gola. Ka beke ya boraro e nna segwagwana.





Segwagwana se simolola go tla makgwafo.
Se phela fela mo metsing.

Segwagwana se gola ka bonako. Ka beke ya borobedi se na le maotwana a mabedi.

Segwagwana se thuma ka mogatlana wa sona.





Segwagwana se a gola. Ka beke ya
bolesomepedi, se na le maotwana a mane.
Mogatla o a nyenyefala.

Mogatla wa segwagwana o nyeletse. Se simolola go phela le kwa ntle ga metsi. Se dirisa makgwafu go hema.





Segwagwana se a gola. Ke beke ya bolesomethataro. Se nna segwagwa se se tona.

Segwagwa se thaisa dintsi le ditshenekegi.
Se di goga ka leleme la sona le le telele.
Leleme la segwagwa le a kgomarela.





Gwaa, gwaa, gwaa! Segwagwa se godile.
Segwagwa se a lela. Se tloa-tloa mo
matlapeng.

Gwaa, gwaa, gwa! Segwagwa se a opela.
Segwagwa se dutse mo godimo ga lelomo le
lentle.





Segwagwa se tsaya mmala wa lefelo la
bodulo ba sona.

A o ka se bona?

Digwagwa di rata go nna mo mafelong a a kgethegileng. Di rata le go opela.





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- A di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuriu Morwesi le digkabo
- Monwedi le dithuthunswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974


**Room
to
Read™**


NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT

Saide 
Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

